



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS**

**SESOTHO PUO YA LAPENG (HL)**

**PAMPIRI YA BOBEDI (P2)**

**MOTSHEANONG/PHUPJANE 2024**

**TATAISO YA HO TSHWAYA**

**MATSHWAO: 80**

**Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 22.**

## TATAISO YA HO TSHWAYA:

- Ha mohlahlobuwa a arbile dipotso tse ngata ho feta palo e behilweng, tshwya feela karabo ya pele (**Mohlahlobuwa ha a lokela ho araba potso e telele le dipotso tse kgutshwane mofuteng o le mong wa sengolwa**).
- Haeba a arbile dipotso ka bone ba tsona dithothokisong tseo a ithutileng tsona KAROLONG YA A, (dithothokiso tseo a di rutilweng) tshwya feela dipotso tse pedi tsa pele.
- Haeba a arbile dipotso tse pedi tsa mofuta wa dipotso tse kgutshwane kapa a arbile tse pedi tsa mofuta wa dipotso tse telele KAROLONG YA B le ya C, tshwya karabo ya pele, mme o tlohele ya bobedi. Athe ha a arbile dipotso ka bone ba tsona, tshwya karabo ya pele ho karolo e nngwe le e nngwe ha feela a arbile e le nngwe ya dipotso tse kgutshwanyane le e le nngwe ya dipotso tse telele.
- Ha mohlahlobuwa a nehelane ka dikarabo tse pedi, ya pele e fosahetse, mme ya bobedi yona e nepahetse, tshwya karabo ya pele, mme o tlohele e e latelang.
- Ha dikarabo di nomorilwe di fosahetse, tshwya ho ya ka memorandamo.
- Haeba mopeleto o fosahetse hoo o thunthetsang moevelo, fosisa karabo e jwalo. Haeba mopeleto o fosahetseng o sa thunthetse moevelo, tshwya karabo eo e nepahetse.

### Potso tse telele:

- Ha bolelele ba moqoqo bo le ka tlase ho palo ya mantswe e behilweng (kgutshwane), se behe kotlo hobane mohlahlobuwa o se a ntse a ipehile ka mosing. Haeba moqoqo o le molelele haholo, tshwya ho ya ka seo mohlahlobuwa a se ngotseng o nto sekaseka sena le batshwai ba ka sehloohong. **Sebedisa ruburiki ya ho lekanyetsa e leqepheng la 3 le e leqepheng la 8 ho lekanyetsa moqoqo wa mohlahlobuwa.**

### Dipotso tse kgutshwane:

- Haeba mohlahlobuwa a sa sebedisa matshwao a di-a-bulwa le di-a-kwalwa moo a lokelang ho qotsa, se behe kotlo.
- Bakeng sa dipotso tse bulehileng, se ka aba matshwao bakeng sa E/TJHE kapa KE A DUMELA/KE A HANA. Lebaka/Tshehetso ke yona e lokelang ho abelwa matshwao.
- Ha ho matshwao a ajwang bakeng sa NNETE/MAFOSI kapa NTLHA/ MOHOPOL. Lebaka/Tshehetso ke yona e lokelang ho abelwa matshwao.

**KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO WA DINGOLWA: THOTHOKISO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 10]**

| Makgetha a ho lekanyetsa  | Phihlello e babatsehang   | Phihlello e supang bokgoni  | Phihlello e mahareng   | Phihlello ya motheo feela   | Phihlello e haellang   |
|---|---|---|--|---|--|
| <b>DIKAHARE</b>   | <b>5–6</b>  | <b>4</b>  | <b>3</b>   | <b>2</b>  | <b>0–1</b>   |
| Kutlwisiso ya potso, botebo ba tshekatsheko ya taba (sehlooho), kutlwahalo le nnetefatso (tiisetso) ya dintlha ho tswa thothokisong/temeng. | <ul style="list-style-type: none"> <li>-O bontsha kutlwisiso e tebileng ya se botswang</li> <li>-O hlahisitse dintlha tse fapaneng tse hlwahlwa; di tshehetwsa ho tswa thothokisong.</li> <li>-Kutlwisiso ke e babatsehang ya mofuta wa sengolwa le thothokiso.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-O bontsha kutlwisiso, mme o hhalosa se botswang ka tshwanelo.</li> <li>-O hlahisitse dintlha tse anelang ka tsela e kgotsofatsang.</li> <li>-O hlahisitse dintlha tse utlwahalang, empa ha se tsohle tse tiisitsweng kamoo ho lokelang.</li> <li>-O utlwisia mofuta wa sengolwa le thothokiso.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-O bontsha kutlwisiso e mahareng ya se botswang.</li> <li>-O hlahisitse dintlha tse seng kae ho tshehetsta sehlooho.</li> <li>-Tse ding tsa dintlha tse hlahisitsweng ho tshehetsta sehlooho di ntle.</li> <li>-Tse ding tsa dintlha di tshehedsitswe, empa bopaki ha bo kgodise ka nako tsohle.</li> <li>-Kutlwisiso ya mofuta wa sengolwa le thothokiso ke e haellang.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-O bontsha kutlwisiso e sa kgotsofatseng ya se botswang.</li> <li>-Ho batla ho se dintlha tse hlahisitsweng ho tshehetsta sehlooho.</li> <li>-Mohlahlouwa ha a utlwisise hantle mofuta wa sengolwa le thothokiso.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ha a bontshe kutlwisiso ya letho ya se botswang.</li> <li>-Dintlha tse tshehetsang ha di hlahiswe ho tswa thothokisong.</li> <li>-Mohlahlouwa ha a utlwisise hantle mofuta wa sengolwa le thothokiso.</li> </ul> |
| <b>SEBOPEHO LE TSHEBEDISO YA PUO</b>  | <b>4</b>  | <b>3</b>  | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>0–1</b>   |
| Sebopaho, nehelano le tlhophiso ya mehopolo. Tshebediso ya puo, sehalo le setaele tse sebedisitsweng  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sebopaho se hlahisitswe ka tsela e momahaneng.</li> <li>-Dintlha di utullotswe hantle le ho ntshetswa pele ka tsela e hlakileng.</li> <li>-Tshebediso ya puo, sehalo le setaele ke tse butswitseng, tse susumetsang le ho nepahala.</li> <li>-O batla o hloka diphoso tsa puo, tsa mopeleto le tsa matshwao a puo/a ho bala.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sebopaho ke se hlakileng, mme dintlha di hlahisitswe ka tsela e hlalohanyehang,</li> <li>-Tlhahiso ya mehopolo ke e utlwisisehang.</li> <li>-Tshebediso ya puo, sehalo le setaele di nepahetse.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-O hlahisitse bopaki bo seng bokae ba sebopaho.</li> <li>-Tlhahiso ya mehopolo e a haella, ha e hlalohanyeh, mme ha e na momahano.</li> <li>-Diphoso tsa tshebediso ya puo ha se tse kaalo, mme sehalo le setaele ha se tse loketseng.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sebopaho se bonahala se radilwe ka tsela e fosahetseng.</li> <li>-Mehopolo ha e hlahiswe ka tsela e hlalohanyehang.</li> <li>-Sehalo le setaele ha se tse loketseng.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Moqoqo o bopehile ka tsela e fokolang.</li> <li>-Ho na le diphoso tse tshebediso ya puo le setaele se fosahetseng.</li> </ul>  |
| <b>MATSHWAO A 4</b>   |   |   |  |   |  |

**ELA TLHOKO:** Ha karabo ya mohlahlouwa e tswile lekoteng mme a sa bua ka Dikahare hohang, feela a ngotse moqoqo wa boiqapelo, mo abele 0 bakeng sa dikahare le tshebediso ya puo.

## KAROLO YA A: DITHOTHOKISO

### POTSO YA 1

#### 'KE MOTSHO KE MOTLE' – KPD Mapalla

##### TATAISO HO BATSHWAI:

Motshwai a bale nehelano ya mohlahlobuwa e lokelang ho hlahiswa sebopehong sa moqoqo. Sena se bolela hore nehelano e lokela ho ralwa ka tsela ya hore ho be le selelekela, mmele o bopilweng ka diratswana le qetelo. Moqoqo o tlameha ho hlahiswa ka tsela e supang kgokahano le momahano ya dintlha, dipolelo le diratswana.

Motshwai a tadime makgetha ana a mabedi a latelang ha a tshwya moqoqo ona: *Dikahare le Sebopeho le Tshebediso ya puo.*

##### Dikahare

- Nehelano e lokela ho hlahiswa sebopehong sa moqoqo, mme sena se bolela hore nehelano e lokela ho ralwa ka tsela ya hore ho be le selelekela, mmele o bopilweng ka diratswana le qetelo.
- Dikahare di bontshe kutlwisiso ya potso; botebo ba tshekatsheko ya ditaba, kutlwahalo le nnetefatso (tiisetso) ya taba ka mabaka a itshetlehileng thothokisong.
- Dikahare di hlahiswe ka tsela e momahaneng, mme motshwai a tadime dintlha tse tla hlahiswa nehelanong ya mohlahlobuwa. Ela tlhoko hore dintlha tsa mohlahlobuwa di ke ke tsa behwa ka tatellano e hlahellang mona. Ho be le kgokahano le momahano ya dintlha le diratswana.
- Mohlahlobuwa a qale pele ka ho totobatsa ntihakemo ya hae ho bontsha hore ebe o dumellana kapa o hanana le mohopolo o hlahiswang ke potso.

##### Selelekela

Kgetho ya mantswe e sebetsana le mantswe ao sethethokisi se a sebedisitseng boqaping ba thothokiso ena ho etsa hore e be monate le ho duma hamonatjana ditsebeng tsa mmadi. Mantswe a kgethwang e ba a ikgethileng mme a bileng a kgohlela hamonatjana moo a sebedisitsweng teng.

##### Kgetho ya mantswe.

- Molathothokisong wa 2: Lentswe *thonngwa* le kgethilwe bakeng sa lentswe *kgetha* hore le tle le fane ka moelelo o matla wa hore le ha morwetsana a le motsho, a ka bitswa hore a eme kapela setjhaba mme a ka etsa seo ka boitshepo bo boholo kaha a tseba hore leha a le motsho, o motle.
- Melathothokiso ya 3 le 4: Lentswe *tlakasele* le bolela hore motho o a thothomela. Mona sethethokisi se bontsha hore morwetsana o hlile o na le bokgoni ba ho ema ka sebete a sa thothomele pela matshwele.
- Melathothokisong ya 6, 7, 8, 10 le 12: *semomotela, palesa; shweshwe; twadi* le *senakangwedi*. Mantswe ana a bontsha hore morwetsana o ne a le motletle e le Seilatsatsi wa tshomong hantle.
- Kgetho ya lentswe *Seilatsatsi* e re bolella hore hara lebala leo le letshwana ho na le botle bo makatsang ho morwetsana enwa.
- Kgetho ya lentswe *mphatlalatsane* e tlisa moelelo wa hore o ithomme pele jwalo ka naledi e hlahang pele ha ho esa.

**[Ela tlhoko: Ha se setlamo hore mohlahlobuwa a ngole ka tsona kaofela.]**

**[10]**

### **Sebopoho le Tshebediso ya Puo**

- Mohlahlobuwa a nehelane ka karabo ya hae e sebopohong sa diratswana tse momahaneng, mme ho be le kgokahano le momahano ya dipolelo le diratswana kamoo ho hlokehang.
- Puo, setaele le sehalo di sebediswe ka nepo temeng.

### **Phethelo**

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya kgang ya hae ka ho phethahala. Sethothokisi se atlehile ho kgetha mantswe a hlileng a supa hore morwetsana enwa ke twadi e le ka nnete.

### **POTSO YA 2: 'TONAKGOLO TSIAME KENNETH MOPELI' – MM Makappa**

- |     |  |      |
|-----|--|------|
| 2.1 | Ho hlahisa seo motho hantlentle a leng sona.✓✓   | (2)  |
| 2.2 | Phetapheto ya mantswe e tsepameng.✓  | (1)  |
| 2.3 | Tshwantshiso ✓   | (1)  |
| 2.4 | O ne a kgonne ho tlamahanya setjhaba sa Basotho seo a neng a se busa.<br>✓✓  | (2)  |
| 2.5 | Ho kgina morethetho. ✓✓  | (2)  |
| 2.6 | Poeletsamodumo ke ho phetapheta modumo o itseng molathothokisong. Mona modumo o boeleditswe ka ho phetapheta modumo wa 'q'. O etsa hore modumo o dule o utlwahala ditsebeng tsa mmadi, o se ke wa lebaleha. ✓✓ | (2)  |
|     |  | [10] |

### **POTSO YA 3: 'KAOFELA KE MAFOME' – KPD Maphalla**

- |     |  |      |
|-----|--|------|
| 3.1 | Karaburetso ya kutlo.✓   | (1)  |
| 3.2 | Batho ba ne ba dutse ka kgotso, ba iketlile.✓✓   | (2)  |
| 3.3 | Tlohelo.✓  | (1)  |
| 3.4 | Sa ho hlakisa temoso eo se fanang ka yona se e bapisa le e kileng ha fanwa ka yona Bebeleng ho buka ya Moekelesia.✓✓ | (2)  |
| 3.5 | Le susumetsa mmadi hore a se ke a ipokella ka dintho tsa lefatshe kaha tsohle tsa lefatshe di a fela.✓✓              | (2)  |
| 3.6 | E. Hoba temeng ka nngwe sethothokisi se hlakisa ka diketsahalo tse fapaneng hore tsohle di a fela.✓✓                 | (2)  |
|     |  | [10] |

### **POTSO YA 4: 'KE TLA O ROMELLA DIPALESA' – KPD Maphalla**

- |     |   |     |
|-----|---|-----|
| 4.1 | Tshwantshiso.✓  | (1) |
| 4.2 | Ho potlakisa morethetho.<br>Ho hlakisa mohopolo wa hore dishweshwe di kganya sekä dinaledi mme mohopolo oo o ntshetswa pele moleng o latelang.✓✓<br>[Tshwaya e le nngwe feela.] | (2) |

- 4.3 Karaburetso ya phofonelo.✓ (1)
- 4.4 Sethothokisi se bolela hore ho thata hore se ntshe moratuwa wa sona pelong ya sona.✓✓ (2)
- 4.5 Molaetsa ke wa hore ha o rata moratuwa wa hao o mo etsetse tsohle ho mo kgahlisa. ✓✓ (2)
- 4.6 Lehlaso ke mola oo sethothokisi se o phetaphetang temanathothokisong ka nngwe. Sethothokisi se toboketsa hore se tla dula se romella moratuwa wa sona dimpho tse mo kgahlang/Ho hohela mmadi le ho etsa hore modumo wa lehlaso o nne o dume ditsebeng tsa mmadi.✓✓ (2)  
[10]

#### POTSO YA 5: 'MME' – M Mohapi

- 5.1 Molathothokiso wa 3/Mosala a dutse o ja mmae lehelohelo.✓ (1)
- 5.2 Phetapheto ya mantswe e diehileng,✓ ka mantswe ana, 'Kajeno o ...'✓ (2)
- 5.3 Kgonyetso (rato)  
Tshwantshiso.✓  
[Tshwaya e le nngwe feela.] (1)
- 5.4 Ho potlakisa morethetho.  
Ho hlakisa mohopolo wa hore ha o hlompha batswadi o tla ekeletswa ditshiu tsa bophelo, o fumanwang moleng o latelang.✓✓ (2)
- 5.5 Kganyetsano e hlakisa hore kajeno bana ba hodile, ka lebaka la kgodiso e mofuthu ya bomma bona feela ba hloka teboho, ebe ka moso e tla ba batswadi ba jwang haele moo bona ba hloleha ho leboha.✓✓ (2)
- 5.6 Tshwantshiso e rehella ho itseng, ka ho itseng, eleng mosadi le tau.✓  
Sethothokisi se bua ka hore bomme ba na le matla, ba sireletsa bana ba bona mathateng ohle a bophelo.✓ (2)  
[10]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:** 30

**KAROLO YA B LE C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO WA DINGOLWA: PADI LE TSHWANTSHISO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]**

| Makgetha a ho lekanyetsa  | 5. Phihlello e babatsehang   | 4. Phihlello e supang bokgoni   | 3. Phihlello e mahareng   | 2. Phihlello ya motheo feela  | 1. Phihlello e haellang  |
|---|--|---|---|---|--|
| <b>DIKAHARE</b><br><br>Kutlwisiso ya potso, botebo ba tshekatsheko ya taba (sehlooho), kutlwahalo le nnetefatso (tiisetso) ya dintlha ka mabaka ho tswa sengolweng. | 12–15<br><br>-Karabelo e hlahisitswe ka tsela e babatsehang: 14–15<br><br>-Karabelo e hlahisitswe ka bokgabane: 12–13<br><br>-Sehlooho se manollotswe ka botebo<br><br>-O hlahisitse dintlha tse fapaneng tse hlwahlwa tse tshehetswang ho tswa sengolweng<br><br>-O bontsha kutlwisiso e babatsehang ya sengolwa. | 9–11<br><br>-O bontsha kutlwisiso, mme o manollotse sehlooho ka bokgoni<br><br>-O hlahisitse karabelo e batlang e anela<br><br>-Tse ding tsa dintlha ke tse utlwahalang, empa ha se tsohle tse tiisitsweng kamoo ho lokelang<br><br>-Bopaki ba kutlwisiso ya mofuta ona wa sengolwa bo a bonahala.      | 6–8<br><br>-Kutlwisiso ke e mahareng ya sehlooho; ha se dintlha tsohle tse utullotsweng ka bottlalo<br><br>-Tse ding tsa dintlha di tshehetsa sehlooho<br><br>-Dintlha tse ding di tsheheditswe, empa bopaki ha bo kgodise ka nako tsohle<br><br>-O bontsha kutlwisiso e ka mmoho ya mofuta ona wa sengolwa.                                | 4–5<br><br>-Kutlwisiso ke e haellang ya sehlooho; boholo ba dintlha ha di a utullwa ka bottlalo.<br><br>-Ke dintlha tse fokolang feela tse tshehetsang sehlooho.<br><br>-O hlahisitse dintlha tse seng kae tse tsamaelanang le sehlooho<br><br>-O bontsha kutlwisiso e fokolang ya mofuta ona wa sengolwa | 0–3<br><br>-O bontsha kutlwisiso e fokolang ya sehlooho<br><br>-Boiteko bo fokolang ba ho araba potso<br><br>-Dintlha ha se tse kgodisang<br><br>-Mohlahlouwa ha a utlwisise hantle mofuta ona wa sengolwa.          |
| <b>MATSHWAO A 15</b>  | 8–10<br><br>-Sebopaho se momahaneng<br><br>-Selelekela le qetelo di a babatseha<br><br>-Dintlha di utullotswe hantle le ho ntshetswa pele ka tsela e hlakileng<br><br>-Tshebediso ya puo, sehalo le setaele ke tse sutsitseng, tse susumetsang le ho nepahala  | 6–7<br><br>-Sebopaho ke se hlakileng, mme dintlha di hlahisitswe ka tsela e halohanyehang.<br><br>-Selelekela le qetelo mmoho le diratswana tse ding di hlahisitswe ka tsela e momahaneng.<br><br>-Dintlha di hlahisitswe ka tsela e halohanyehang.<br><br>-Puo, sehalo le setaele boholo di nepahetse. | 4–5<br><br>-O hlahisitse bopaki bo itseng ba sebopaho<br><br>-Tlhahanyo le momahano di teng leha di kgera<br><br>-Ho na le moo tshebediso ya puo e fosahetseng ha sehalo le setaele tsona di batla di loketse<br><br>-Tlhahiso ya mehopolo e a haella, ha e halohanyeh, mme ha e na momahano<br><br>-Popo ya diratswana e batla e nepahetse | 2–3<br><br>-Sebopaho se bonahala se radilwe ka tsela e fosahetseng<br><br>-Mehopolo ha e hlahiswe ka tsela e halohanyehang<br><br>-Diphoso tsa tshebediso ya puo di totobetse<br><br>-Sehalo le setaele ha di a lokela mosebetsi<br><br>-Popo ya diratswana e fosahetse.                                  | 0–1<br><br>-Kgaello ya ho rala sebopaho ka tshwanelo e sitisa phallo ya mehopolo<br><br>-Tshebediso ya puo le ya setaele tse fosahetseng di hlahisitse tema e fokolang haholo<br><br>-Popo ya diratswana e fosahetse |
| <b>MATSHWAO</b>   | 20–25  | 15–19   | 10–14   | 5–9   | 0–4  |

**Matshwao a ka sebediswang bakeng sa ho tshwaya:**

| Makgetha a tekanyetso         | Matshwao  | Senotlolo |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Dikahare                      | 15        | Dik. =    |
| Sebopoho le Tshebediso ya Puo | 10        | STP =     |
| <b>Matshwao ohle</b>          | <b>25</b> |           |

**ELA TLHOKO:** Ha karabo ya mohlahlobuwa e tswile lekoteng, motshwai a mo abele matshwao a dikahare le tshebediso ya puo ya kgato ya pele feela.

## POTSO YA 6: **BOTSANG LEBITLA – KPD Maphalla**

### **Selelekela**

Mohlahllobuwa a ka lelekela ka ho hlalosa hore mophetwa ya tjhitja le ya sepapetlwa ke ya jwang. Moqoqo ona ke oo ho wona mongodi a sekasekang dikahare tsa wona mme a bontshe ntlhakemo ya hae ebe o leka ho susumetsa mmadi hore a dumellana kapa a hanane le yena.

### **Karabo e ka lebellwang**

Moqoqong wa kgang, mongodi a ka dumellana kapa a hanane le mohopolo ka dintlha tse tshehetsang sehlooho. O na le mohopolo o itseng kapa ntlhakemo e itseng, mme o hlahisa le ho ntshetsa pele lehlakore leo la hae; o tshehetsa le ho sireletsa ntlhakemo ya hae. Ntlhakemo ya hae e lokela ho ipapisa le hore Tsietsi o tjhitja kapa o sepapetlwa na.

Seratswana ka seng se be le mohopolo wa sehlooho o hodisang ntlhakemo, e se ke ya e ba lethathamo la diketsahalo feela tse hlhang ka bukeng. A ntshetse pele moqoqo ka ho bontsha ka mehlala e tswang bukeng ho totobatsa ntlhakemo ya hae. A boele a bontshe kamano ya diketsahalo le bophelo ka kakaretso mabapi le ho ba tjhitja kapa ho ba sepapetlwa ha Tsietsi.

### **Phethelo**

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya kgang ya hae ka ho phethahala. A bontshe hore e le ka nnate mongodi o atlehole ho bontsha hore Tsietsi ke mophetwa ya tjhitja kapa ya sepapetlwa.

[25]

[Motshwai a badisise nehelano ya mohlahllobuwa, mme a mo abele matshwao ho ya kamoo a ikamahantseng le sehlooho kateng.]

## POTSO YA 7: **BOTSANG LEBITLA – KPD Maphalla**

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 7.1 | O halefisitswe ke motho ya bitsang ba bang dintja.✓  | (1) |
| 7.2 | A hohetswe ke ho kgabola ha sethunya.✓   | (1) |
| 7.3 | Kotsi o ne a hana ka kotjane ya ntatae a bile a batla ho mmolaya ka tshepe.✓   | (1) |
| 7.4 | Bana ba ne ba e na le maikutlo a thabo, kaha ba ne ba itshehela ba sa bone kotsi ya se etsahalang.✓✓   | (2) |
| 7.5 | Ho fumanehile hore Ditabe ha se ngwana wa Kotsi empa ke wa moruti Moshebi le Mmamasolomane.✓✓  | (2) |
| 7.6 | Mohanuwa o sepapetlwa.✓ O hlahiswa e le ngwanana ya pelompe mme ha ho moo ho bonahalang semelo sa hae se tsamayang se fetofetoha.✓<br>[Motshwai a badisise karabo ya mohlahllobuwa mme a ananele ditshehetso tse amanang le seo a se ngotseng, se bile se kgodisa] | (2) |
| 7.7 | Ha Tsietsi a se a bulehole mahlo, o ne a dula a batlisisa hore ebe hantlentle batswadi ba hae e ne e le bomang mme seo se ne se halefisa bomalomae.✓   | (2) |

- 7.8 Karaburetso ya pono ena e ka ba le kgahlamelo e mpe baneng kaha ba ka nka e le tsela e nepahetseng ya ho rarolla mathata. Ka lehlakoreng le leng pono eo e ka susumeletsa bana ho ba bahale ba kgonang ho ikemela ntweng ya bophelo. ✓✓✓ (3)
- 7.9 Tsietsi o ne a sa tshepe hore le ka etsa kamoo le tshepisitseng kateng.✓ (1)
- 7.10 Ke ho neha Tsietsi le Tseleng monyetla wa ho ipata, ba be ba tsebe ho tswedipana hantle ha ba lwantshana le dira tsa bona.✓✓ (2)
- 7.11 Ke mophetwa ya maqiti kaha ke moo o kgonne ho ikgakanyetsa ba ntseng ba mmatla.✓✓ (2)
- 7.12 Phethelo.✓ Kamora moo diketsahalo di a fokotseha mme ha ho sa na diketsahalo tse ding tsa kgohlano✓ (2)
- 7.13 Kgotso  
Kgutso  
Moruti Moshebi✓  
Nkongo Mmantsoteng.  
Tsipane.  
Ramabanta. ✓  
[Tshwaya ba babedi feela.] (2)
- 7.14 Tjhadimo ya mongodi mabapi le mapolesa ke hore ke batho ba sa tsebeng mosebetsi wa bona ka botlalo, o bona e le dimaumau tse qhekellwang habobebe. ✓✓ (2)  
[25]

### POTSO YA 8: *DIEPOLLO – T Seema*

Mohlahlobuwa a ka lelekela ka ho hlalosa hore mophetwa ya tjhitja le ya sepapetlwya ke ya jwang. Moqoqo ona ke oo ho wona mongodi a sekasekang dikahare tsa wona mme a bontshe ntlhakemo ya hae ebe o leka ho susumetsa mmadi hore a dumellana kapa a hanane le yena.

#### **Karabo e ka lebellwang**

Moqoqong wa kgang, mongodi a ka dumellana kapa a hanane le mohopolo ka dintlhia tse tshehetsang sehlooho. O na le mohopolo o itseng kapa ntlhakemo e itseng, mme o hlahisa le ho ntshetsa pele lehlakore leo la hae; o tshehetsa le ho sireletsa ntlhakemo ya hae. Ntlhakemo ya hae e lokela ho ipapisa le hore Diepollo o tjhitja kapa o sepapetlwya na.

Seratswana ka seng se be le mohopolo wa sehlooho o hodisang ntlhakemo, e se ke ya e ba lethathamo la diketsahalo feela tse hlahang ka bukeng. A ntshetse pele moqoqo ka ho bontsha ka mehlala e tswang bukeng ho totobatsa ntlhakemo ya hae. A boele a bontshe kamano ya diketsahalo le bophelo ka kakaretso mabapi le ho ba tjhitja kapa ho ba sepapetlwya ha Diepollo.

#### **Phethelo**

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya kgang ya hae ka ho phethahala. A bontshe

hore e le ka nnete mongodi o atlehile ho bontsha hore Diepollo ke mophetwa ya tjhitja [25]  
kapa ya sepatlwā.

[Motshwai a badisise nehelano ya mohlahlobuwa, mme a mo abele matshwao ho ya kamoo a ikamahantseng le sehlooho kateng.]

### POTSO YA 9: *DIEPOLLO – T Seema*

- |     |  |     |
|-----|--|-----|
| 9.1 | Ke ntja e tsamayang le makolwane.✓   | (1) |
| 9.2 | Ntja e mo fofonetse feela ya se ke ya mmohola.✓  | (1) |
| 9.3 | O ile a mamarela sefate nako e telele, a ipatile.✓   | (1) |
| 9.4 | O ile a dula pela motho ka beseng, athe motho eo ke rangwanae Leemisa, ngwanabo ntatae hantle. Ka tsela eo yaba leeto la hae le atlehile.✓✓  | (2) |
| 9.5 | Ditumelo tse fapaneng di entse hore lenyalo la Dibakiso le Raitlhvana le se ke la tswela pele kaha batswadi ba Raitlhvana e ne e le ma-Islamo ha ba Dibakiso e le ma-Anglican.✓✓   | (2) |
| 9.6 | Ke mophetwa ya tjhitja kaha o na le mahlakore a mabedi, jwalo ka batho ba nnete ba phelang. ✓ O bontsha ho hola hobane o ile a amohela Diepollo ka diatla tse mofuthu ha a ne a le palehong; ka lehlakoreng le leng o ile a tshwarwa ka boloi lesakeng la Moeketsane.✓ | (2) |
| 9.7 | Ke ho ba moharo ha Theko.✓ O ne a batla ho nyadisa Diepollo ho Mothofeela ka le reng ntatae ha a qeta ho ntsha kgomo tsa bohadi ba Mmadiepollo. ✓  | (2) |
| 9.8 | E ne e nepahetse. Ho ya ka ditokelo tsa botho bana ba na le ditokelo tsa ho ikgethela hore ba batla ho nyalwa ke bomang.   |     |

### KAPA

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 9.9  | E ne e sa nepahala. Diepollo o ne a sa tlameha ho baleha hobane o ne a ka beha bophelo ba hae kotsing.✓✓✓   | (3) |
| 9.10 | Kamora ho hlokahala ha ntatae matsale.✓   | (1) |
| 9.11 | Pontsho e ne e le yena ya neng a mo thabela, ha ba bang ba ne ba sa mo rate. ✓✓   | (2) |
| 9.12 | Pontsho e ne e le motho ya lerato hobane haesale yena a sa kene ho ditshele tsa ba bang lapeng, yena esale a rata Diepollo.✓✓   | (2) |
| 9.13 | Tharahano.✓ Ditaba di ile tsa mpefala hobane ke hona mothating ona moo Zebulon a ileng a nyamela, yaba bophelo ba Diepollo bo a thatafala ka lebaka la mapolesa a neng a dula a mo hlekefetsa.✓ | (2) |

- 9.13 O ne a qoswa ka hore o fetotse lenane la bakudi ba neng ba emetse ho fumantshwa diphio.  
 Ho pata motho ya ntseng a batlwa ke mapolesa, Pontsho Ramokgopa, ntlong ya hae. ✓  
 Ho bua leshano lengolong la kopo ya mosebetsi. ✓  
**[Tshwaya tse pedi feela.]** (2)
- 9.14 Tjhadimo ya mongodi ke hore ha se kamehla moo bomatsale ba utlwanang le dingwetsi. Ka nako e nngwe ba a ba tenehela, ha ka lehlakoreng le leng dingwetsi ebang tsona tse sa rateng batswadi ba bohadi. ✓✓ (2)  
**[25]**

### POTSO YA 10: MME – NP Maake

Mohlahlobuwa a ka lelekela ka ho hlalosa hore mophetwa ya tjhitja le ya sepapetlw a ke ba jwang. Moqoqo ona ke oo ho wona mongodi a sekasekang dikahare tsa wona mme a bontshe ntlhakemo ya hae ebe o leka ho susumetsa mmadi hore a dumellana kapa a hanane le yena.

#### Karabo e ka lebellwang

Moqoqong wa kgang, mongodi a ka dumellana kapa a hanane le mohopolo ka dintlha tse tshehetsang sehlooho. O na le mohopolo o itseng kapa ntihakemo e itseng, mme o hlahisa le ho ntshetsa pele lehlakore leo la hae; o tshehetsa le ho sireletsa ntihakemo ya hae. Ntlhakemo ya hae e lokela ho ipapisa le hore Mme o tjhitja kapa o sepapetlw a.

Seratswana ka seng se be le mohopolo wa sehlooho o hodisang ntihakemo, e se ke ya e ba lethathamo la diketsahalo feela tse hlhang ka bukeng. A ntshetse pele moqoqo ka ho bontsha ka mehlala e tswang bukeng ho totobatsa ntihakemo ya hae. A boele a bontshe kamano ya diketsahalo le bophelo ka kakaretso mabapi le ho ba tjhitja kapa ho ba sepapetlw a ha Mme.

#### Phethelo

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya kgang ya hae ka ho phethahala. A bontshe hore e le ka nnete mongodi o atlehole ho bontsha hore Mme ke mophetwa ya tjhitja kapa ya sepapetlw a.

[Motshwai a badisise nehelano ya mohlahlobuwa, mme a mo abele matshwao ho ya kamoo a ikamahantseng le sehlooho kateng.]

### POTSO YA 11: MME – NP Maake

- 11.1 Lefung la Mme.✓ (1)
- 11.2 Mme o ne a phekola mafu a bana, ✓ a bile a ruta bana mosebetsi wa matsoho.✓ (2)
- 11.3 Diseko o ile a fumana dinepe tsa lenyalo, tse ileng tsa mo elelliswa hore Mme e ne e le mohatsa Thollo wa matswathaka.  
 O ile a etsa qeto ya hore ha a qeta ho bona dinepe a seke a tsebisa Mmateboho, o a thola ka taba ena.✓✓ (2)  
**[Tshwaya e le nngwe feela]**

- 11.4 Baeti bana ba ne ba le bangata ka koloing e leng ntho e belaetsang hore batho ba hlahang Matatiele ba ka tloha hole jwalo ba petetsane ka koloing. Basadi ba ne ba le teng ditherisanong tsa lenyalo e leng ntho e sa tlwaelehang Sesothong.✓✓  
[Tshwaya e le nngwe feela] (2)
- 11.5 Ke mophetwa ya tjhitja kaha o na le mahlakore a mabedi, jwalo ka batho ba nnete ba phelang. ✓ O bontsha ho hola hobane o ne a hlokomela lelapa la hae ha ka lehlakoreng le leng e le lemenemene hobane o ile a siya mosadi wa hae Matatiele.✓ (2)
- 11.6 Sesosa ke hore Mme o ne a ipatla kapa a batla ho itsebahatsa empa a sa rate ho senya lelapa la Thollo leo a neng a se a ithehetse Iona. ~~Sebokeng, a sa tsejwe.~~✓✓ (2)
- 11.7 Karaburetso e iponahatsa ka sello sa phohomela se bileng teng ho batho ba tsebileng melemo ya Mme ba jwalo ka Mmateboho le Diseko mme kamora lefu leo la Mme, Bafokeng ba Matatiele ba setse ba komela Mmateboho ka hore o patetse mosadi ya sa tsejweng lelapeng la bona. Ka lehlakoreng le leng, ha ba tsebe hore le bona ba mo patile. ✓✓✓ (3)
- 11.8 Diseko o ne a ile a siya kerese e kgantshitswe mme lelakabe la tshwara kobo e neng e leketla betheng yaba ke ho tjha ha ntlo.✓ (1)
- 11.9 Mollo o ne o tjhesitse bethe le dikgaretene tsa kamore, o sa kgona ho namela dikamoreng tse ding. ✓✓ (2)
- 11.10 Ke mophetwa ya kgopo/ya sa rateng bana✓O ne a ruile ntja e kgolo e neng e tshosa bana mme ba bile ba sa kgone ho kena jareteng ya hae ha dibolo tsa bona di ka wela jareteng moo.✓ (2)
- 11.11 Tomatso ke ya hore Thollo o ne a hana ho tshela mobu lebitleng la motho eo a sa mo tsebeng, athe rona babadi re a tseba hore mosadi eo a reng ha a mo tsebe, ke wa hae wa matswathaka.✓✓ (2)
- 11.12 O llisitswe ke ha Tsekiso a mo lahla.  
A lla hape ha a ne a nyalwa ke motho eo a neng a se na dikamano tsa lerato le yena.  
A lla ha Mme a hlokahetse.✓✓  
[Tshwaya e le nngwe feela] (2)
- 11.13 Tjhadimo ya mongodi ke ya hore motho ya sa rateng bana o ipitsetsa bomadimabe, le hore hangata bana ke bona ba thusang ka ho hlaba mokgosi ha ho na le ketsahalo e itseng jwalo ka ha ho ile ha etsahala ka Diseko. ✓✓ (2)

[25]

## POTSO YA 12: TUTUDU HA E PATWE – M Mahanke

### Selelekela

Mohlahllobuwa a ka lelekela ka ho hhalosa hore mophetwa ya tjhitja le ya sepapetlwa ke ba jwang. Moqoqo ona ke oo ho wona mongodi a sekasekang dikahare tsa wona mme a bontshe ntlhakemo ya hae ebe o leka ho susumetsa mmadi hore a dumellana kapa a hanane le yena.

### Karabo e ka lebellwang

Moqoqong wa kgang, mongodi a ka dumellana kapa a hanane le mohopolo ka dintlha tse tshehetsang sehlooho. O na le mohopolo o itseng kapa ntlhakemo e itseng, mme o hlahisa le ho ntshetsa pele lehlakore leo la hae; o tshehetsa le ho sireletsa ntlhakemo ya hae. Ntlhakemo ya hae e lokela ho ipapisa le hore Tutudu o tjhitja kapa o sepapetlwa na.

Seratswana ka seng se be le mohopolo wa sehlooho o hodisang ntlhakemo, e se ke ya e ba lethathamo la diketsahalo feela tse hlhang ka bukeng. A ntshetse pele moqoqo ka ho bontsha ka mehlala e tswang bukeng ho totobatsa ntlhakemo ya hae. A boele a bontshe kamano ya diketsahalo le bophelo ka kakaretso mabapi le ho ba tjhitja kapa ho ba sepapetlwa ha Tutudu.

### Phethelo

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya kgang ya hae ka ho phethahala. A bontshe hore e le ka nnate mongodi o atlehile ho bontsha hore Tutudu ke mophetwa ya tjhitja kapa ya sepapetlwa.

[25]

[Motshwai a badisise nehelano ya mohlahllobuwa, mme a mo abele matshwao ho ya kamoo a ikamahantseng le sehlooho kateng.]

## POTSO YA 13: TUTUDU HA E PATWE – M Mahanke

- 13.1 Motsamai o ne a ferekantswe ke ditaba tsa hore titjhere Tutudu o sotla bana ba sekolo sa Sedibeng.✓Ka lehlakoreng le leng, o ne a tseba Tutudu e le titjhere e sebetsang ka matla. ✓ (2)
- 13.2 O ile a kgetha ho ya ho Ntefeleng hobane a ne a sebeditse nako e telele le yena/O ne a mo tshepile hobane a le sebete sa ho toba taba. ✓ [Tshwaya e le nngwe] (1)
- 13.3 Ke mothipolohong/Ke phethelong. ✓ (1)
- 13.4 Mmanthoto o ile sekolong a rerile ho ya Iwantsha Dikgapane empa hobane o ne a nwele jwala o ile a robala, yaba ke ho tlolloleha ha hae. ✓ Sena seo Mmanthoto a se entseng, se bakile hore Nthoto a tlohele sekolo/Sena se bakile hore Dikgapane a qetelle a nyahladitse mohopolo o motle oo a neng a tla ka wona, yaba o se a ikamahanya le matitjhere ohle a Sedibeng a neng a nwa jwala.✓ [Tshwaya ntlha e le nngwe ya ditlamorao] (2)

- 13.5 Ke mophetwa ya sephara✓ hobane o bonahala a le ntlanngwe kaha haesale a le ka lehlakoreng la Tutudu leha baphetwa ba bang ba ne ba leka ho mo suthisa tabeng eo.✓  
**[Motshwai a badisise karabo ya mohlahlobuwa mme a ananele ditshehetso tse amanang le seo a se ngotseng, se bile se kgodisa]**  
(2)
- 13.6 Ke taba ya hore Tutudu e ne e se letswallwa la Thabure/Lehloyo la melata/Mona wa titjhere Thebe.✓ Lekgotla la tsamaiso ya sekolo le ne le sa batle ha ho hirwa ngwana eo e seng wa mobu. Matitjhere a Sedibeng a ne a re ona kgale a wa a tsoha le sekolo seo jwale ha ho letswantle le tla ba bolella letho.✓  
(2)
- 13.7 Ke ho bebofaletsa Thebe mosebetsi wa ho kenakenana le bana ba sekolo, kaha setjhaba boholo se kgollwa hore medubedube e etsahalang dikolong tsa mahaeng, e qalwa ke bana ba tswang makeisheneng.✓✓  
(2)
- 13.8 Ke hobane Dikgapane o ne a sa tla kopanong eo Thebe a neng a e bitsitse, moo a neng a tshepetswe ho tla senya lebitso la Tutudu.✓✓  
(2)
- 13.9 O ne a batla hore Thebe a nkehe, a nahane hore o ntse a kgema mmoho le yena.✓✓  
(2)
- 13.10 Mophetwa ya se nang botsitso,✓ hobane ha ho ne ho se jwalo, a ka be a ile a shwella dikano tsa hae tsa mohla monene. ✓  
O ne a le maqiti. O kgonne ho nahana kapele hore a thetse Thebe ha a ne a sa ka a finyella kopanong eo Thebe a neng a e bitsitse.  
**[Ela tlhoko dikarabo tsa bahlahlobuwa tse ntseng di nepahetse.]**  
(2)
- 13.11 Tomatso ke hore Thebe o ne a kentse setjhaba moyo hore se futuhele Tutudu empa sa fetohela yena hang kamora ho utlwa ditaba ho Ntefeleng.✓✓  
(2)
- 13.12 E, se a tsamaellana hobane Tutudu ke qubu ya mobu e bonwang ke mang le mang mme le diphetoho tseo Tutudu a di entseng sekolong sa Sedibeng di ne di bonwa ke mang le mang.✓✓  
(2)
- 13.13 Mongodi ha a rate batho ba etsang diketso tse sa lokang, ke ka hona a etsang hore Thebe a fumantshwe kotlo ka lona lebaka leo.✓✓✓  
(3)  
[25]

**SENGOLWA SA BOHOLOHOLO****POTSO YA 14: KE QATI E A LOMISANWA – SJ Mamashela****Selelekela**

Mohlahlobuwa a ka lelekela ka ho hlalosa hore maelana a reng 'ha ho tume dimelala' a bolela eng. Moqoqo ona ke o sekasekang mme mohlahlobuwa a ka sekaseka tshebediso ya maelana ana diketsahalong tsa tshomo ena.

**Karabo e ka lebellwang**

Moqoqo ona ke o sekasekang; mongodi o sekaseka tshebediso ya maele a reng: 'Ha ho tume di melala', diketsahalong tsa tshomo ena.

A ka hlakisa tshusumetso ya maelana ana diketsahalong tsa tshomo ena.

**Phethelo**

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya moqoqo wa hae ka ho phethahala.

**[Motshwai a badisise nehelano ya mohlahlobuwa, mme a mo abele matshwao ho ya kamoo a ikamahantseng le sehlooho kateng.]**

[25]

**POTSO YA 15: DIPOTSO TSE KGUTSHWANE****KE QATI E A LOMISANWA – SJ Mamashela**

- |      |   |     |
|------|---|-----|
| 15.1 | Mara a Barolong.✓   | (1) |
| 15.2 | Bafutuhi ba ne ba tseba hore batho ba boloditseng ba a ila kahoo ha ba be malalaalaotswe ntweng.✓✓                                    | (2) |
| 15.3 | Ramakakane✓ le Ramoretlo✓   | (2) |
| 15.4 | E ile ya phakisetswa jwalo ka sefeso sa lehadima le tsamayang ka lebelo le leholo.✓✓  | (2) |
| 15.5 | Kutlwisiso ke hore Thoane e hlasetse Barolong mme ya ba riptla kaofela.✓✓   | (2) |
| 15.6 | Ho tsometsa✓ le ho hlasela kapelepele batho ba boloditseng.✓  | (2) |
| 15.7 | Nkabe ke ile ka inehela kapele✓ kaha melao ya phutuho ha e dumele hore masole a inehetseng a hlokofatswe le ho feta, a be a bolawe.✓✓ | (3) |
| 15.8 | Matsalae o ne a pheha dijo tse ngata haholo empa hosane di be di tsoha di fedile.✓  | (1) |
| 15.9 | Sehalo se lemosang.✓ Barwetsana ba lokela ho batlisisa ka malapa pele ba kena manyalong.✓   | (2) |

- 15.10 Ke ho bontsha hore ba ne ba tsamaye leeto le lelelele haholo.  
 Ke ho bontsha hore nako e ntse e tswela pele.✓✓  
**[Tshwaya e le nngwe feela.]** (2)
- 15.11 Ke maikutlo a ho swaba ha e le moo batho ba ile ba siuwa ba le feela ha ba ha tjhaba le hlahlamang.✓✓ (2)
- 15.12 Kotlo ya ngwetsi e ne e fetisa kamoo e neng e sentse kateng. Ngwetsi e entse phoso hanngwe empa ya hlokofatswa ka matsatsi le masiu ohle.

**KAPA**

Kotlo ya ngwetsi e ne e tshwanelo tshenyo eo e e entseng. Nahana ha sephiri sa batho se se se senolwa, ba bile ba fumanwa ba sa apara ke motse kaofela.✓✓

**[Maikutlo a mohlahlobuwa a tsheheditsweng hantle a ananelwe.]** (2)

- 15.13 E, se a tsamaelana hobane Obe e ne e le yena mophetwa ya sebedisitsweng ho hlokofatsa ngwetsi/Obe ke phoofolo e sa tlwaeleheng, e tshabehang mme diketso tsa yona le tsona di ne di tshabeha.✓✓ (2)  
**[25]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B:** 25

**KAROLO YA C: TSHWANTSHISO/TERAMA****POTSO YA 16: SEYALEMOYA – RH Moeketsi****HA LE THAKGISWE – M Leduma****Selelekela**

Mohlahllobuwa a ka lelekela ka ho hhalosa hore bophelong motho o tshehetswa ke ba bang ho mmontsha kotsi eo a yang a e lebile kapa hona ho mo dihela. Moqoqo ona ke oo ho wona mongodi a sekasekang dikahare tsa wona mme a bontshe ntlhakemo ya hae, ebe o leka ho susumetsa mmadi hore a dumellana kapa a hanane le yena.

**Karabo e ka lebellwang**

Moqoqong wa kgang, mongodi a ka dumellana kapa a hanane le mohopolo ka dintlha tse tshehetsang sehlooho. O na le mohopolo o itseng kapa ntlhakemo e itseng, mme o hlahisa le ho ntshetsa pele lehlakore leo la hae; o tshehetsa le ho sireletsa ntlhakemo ya hae a ipapisitse ka dibapadi tsena tse pedi, e leng Kotopi le Makau.

Seratswana ka seng se be le mohopolo wa sehlooho o hodisang ntlhakemo, e se ke ya e ba lethathamo la diketsahalo feela tse hlhang ka bukeng. A ntshetse pele moqoqo ka ho bontsha ka mehlala e tswang bukeng ho totobatsa ntlhakemo ya hae. A boele a bontshe kamano ya diketsahalo le bophelo ka kakaretso mabapi le kamoo Kotopi a dihelang Makau kateng.

**Phethelo**

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya kgang ya hae ka ho phethahala. A bontshe hore e le ka nnete mongodi o atlehile kapa ha a atleha ho bontsha hore Kotopi o dihetse Makau kapa ha a mo dihela.

[25]

**[Motshwai a badisise nehelano ya mohlahllobuwa, mme a mo abele matshwao ho ya kamoo a ikamahantseng le sehlooho kateng.]**

**POTSO YA 17: SEYALEMOYA – RH Moeketsi****SEKGOBO SA TSHIFANALEHATA – J Radebe**

- |      |  |     |
|------|--|-----|
| 17.1 | Mmanthako o utlwisa hore moywa bothuela ke wona o tsamaisang Tholang le masiu, ha Mokeo yena a sa utlwisse taba ya ho tsekela ha Tholang. ✓✓   | (2) |
| 17.2 | Tholang o lokela ho fehlellwa, e be lethuela.✓   | (1) |
| 17.3 | Ba ile ba tsamaya ba ya Tshifanalehata, morero e le hore Ramanaka a ba hlahllobele hore Tholang o ile hokae.✓✓   | (2) |
| 17.4 | Ke mophetwa ya sebapadi se tjhitja kaha o na le mahlakore a mabedi, jwalo ka batho ba nnete ba phelang. ✓ O bontsha ho hola hobane qalong o ne a le kgahlanong le moywa wa Tholang empa ha Tholang a se a nyametse, o dumellana le mosadi ho ya hlahloba ha Ramanaka.✓ | (2) |

- 17.5 A re tjebela pele ketsahalong eo ho yona Ramanaka a ileng a tshereanya Tholang, e le ha a elellwa hore eo o mo feta hole ka moywa bothuela.✓✓ (2)
- 17.6 Moru oo Ramanaka a ahileng ka hara wona. ✓  
Ha ho bobebe ho bontsha maemo a bosiu nakong ya motsheare.✓ (2)
- 17.7 E, e a tsamaelana. Ramanaka ke ngaka ya setso mme dingaka tseo di sebedisa manaka ao e leng meriana ya tsona.✓✓ (2)
- 17.8 Tholang o ne a e na le moywa matla wa bothuela ho feta wa Ramanaka.✓ (1)
- 17.9 O ne a etsetsa hore a thotofale matsatsi a mararo mme a tle a bolawe ke tlala✓ mme moriana oo o sebeditse hobane Tholang o ile a fela a tshereana.✓ (2)
- 17.10 A re senolela hore moriana oo Ramanaka a mo nwesitseng wona o se o qadile ho sebetsa. ✓✓ (2)
- 17.11 Ho re senolela hore Ramanaka ke motho ya lefufa, ya inahanelang a le mong le ya sa batleng ho hlodiswa ke mang kapa mang.✓✓ (2)
- 17.12 Ke ya masetladibete.✓ Phethelong Tholang o aparetswe ke mathata athe o ne a hloka ho imollwa ka ho fehlellwa ka toka.✓ (2)
- 17.13 Leeme le hlahella moo Ramanaka a buang ka mesenyana, ho nyedisa Tholang eo e leng ngwanana. O re yena ha a batle ho tellwa ke 'mesenyana' ho bontsha hore o na le lenyatso le nyediso bathong ba basadi.✓✓✓ (3)  
[25]

## POTSO YA 18: HAESO MAFOTHOLENG – CJ Teleki

### Selelekela

Mohlahllobuwa a ka lelekela ka ho hhalosa hore bophelong motho o tshehetswa ke ba bang ho mmontsha kotsi eo a yang a e lebile, a tsoswe borokong boo a leng ho bona. Moqoqo ona ke o kgethang lehlakore oo ho wona mongodi a lekang ho susumetsa mmadi hore a dumellana kapa a hanane le yena ntlhakemong ya hae.

### Karabo e ka lebellwang

Moqoqong wa kgang, mongodi a ka dumellana kapa a hanane le mohopolo ka dintlha tse tshehetsang sehlooho. O na le mohopolo o itseng kapa ntlhakemo e itseng, mme o hlahisa le ho ntshetsa pele lehlakore leo la hae; o tshehetsa le ho sireletsa ntlhakemo ya hae. a ipapisitse ka dibapadi tsena tse pedi, e leng Mofammere le Molefi.

Seratswana ka seng se be le mohopolo wa sehlooho o hodisang ntlhakemo, e se ke ya e ba lethathamo la diketsahalo feela tse hlahang ka bukeng. A ntshetse pele moqoqo ka ho bontsha ka mehlala e tswang bukeng ho totobatsa ntlhakemo ya hae. A boele a bontshe kamano ya diketsahalo le bophelo ka kakaretso mabapi le maele a Basotho a reng 'Mara ha a se na dihlwela a wela'.

### Phethelo

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya kgang ya hae ka ho phethahala. A bontshe hore e le ka nnate mongodi o atlehile kapa ha a atleha ho bontsha hore mara ha a se na dihlwela a a wela.

**[Motshwai a badisise nehelano ya mohlahllobuwa, mme a mo abele matshwao ho ya kamoo a ikamahantseng le sehlooho kateng.]**

[25]

**POTSO YA 19: HAESO MAFOTHOLENG – CJ Teleki**

- 19.1 Molefi o ne a tlilo hhalosetsa baholo ba hae hore ha a sa nyala Montsheng. ✓ (1)
- 19.2 Batswadi ba Molefi ba ne ba se ba ntshitse bonyane ba ho beheletsa habo Montsheng ho ya ka takatso ya Molefi empa jwale Molefi o se a mo kwenehela ntle le mabaka a utlwahalang.✓✓ (2)
- 19.3 Mapetla o ile a foka koloi ya Molefi ka moriana, yaba ha Molefi a kena tseleng ka yona, o fumana kotsi.✓✓ (2)
- 19.4 Mapetla o ile a loya Molefi hore a se be le katleho bophelong ka kakaretso.✓✓ (2)
- 19.5 Mongodi o batla ho bontsha kgohlano e dipakeng tsa setso le bodumedi ba se-Kreste ka bona.✓✓ (2)
- 19.6 E, e tsamaelana le ditaba tsa buka hobane Molefi o ile a tlameha ho lefa ka maemo a bophelo ba hae ha a ne a hana ho mamela dikeletso tsa hore a kgaohane le boNgatane.✓✓ (2)
- 19.7 '... ekaba lefetwa lee la mosatsana le nkutlwang?'  
'O tsebella kae hore monna le mosadi ba lokisetsa ditaba lekunutung empa o sa nyalwa?'  
'... banna o ba botse nna.'✓  
**[Tshwaya e le nngwe.]** (1)
- 19.8 Disebo o ne a kgalema Morongwe le Molefi hore ba se ke ba Iwantshana pontsheng, ke ha Morongwe a araba ka tsela e mabifi.✓✓ (2)
- 19.9 A re hopotsa ketsahalong eo Morongwe a neng a qala ho bona Molefi sepetlele a bile a se a mo rata, mme a etsa qeto ya hore Molefi o tla kena mokolokong wa banna bao a seng a e na le bona.✓✓ (2)
- 19.10 Ho re senolela hore hangata ngwetsi e sa di hadikelang ho di ja, e tlisa moferefere bohadi.✓✓ (2)
- 19.11 Ke ya masetladibete✓ hobane e fell a ditaba tse bohloko moo Molefi a seng a qhwadile teng.✓ (2)
- 19.12 Di tharananong. Mathata a Molefi a ho duba thankga bophelong a ntse a rwalellana. ✓✓ (2)
- 19.13 Maikutlo a bohloko.✓ Ke utlwiswa bohloko ke ho bona kamoo Mapetla a qetelletseng a sulafalleditse Molefi bophelo kateng ka lebaka la mona feela.✓✓ (3)

**[25]**

**POTSO YA 20: MOFUTA WA POTSO E TELELE****LEJWE LA KGOPISO – T Letshaba****Selelekela**

Mohlahlouwa a ka lelekela ka ho hhalosa kamoo motho e mong a ka kenyang e mong tsietsing kateng, kapa a ka thusang e mong kateng. Moqoqo ona ke oo ho wona mongodi a sekasekang dikahare tsa wona mme a bontshe ntlhakemo ya hae ebe o leka ho susumetsa mmadi hore a dumellana kapa a hanane le yena.

**Karabo e ka lebellwang**

Moqoqong wa kgang, mongodi a ka dumellana kapa a hanane le mohopolo ka dintlha tse tshehetsang sehlooho. O na le mohopolo o itseng kapa ntlhakemo e itseng, mme o hlahisa le ho ntshetsa pele lehlakore leo la hae; o tshehetsa le ho sireletsa ntlhakemo ya hae. A hlakise lehlakore la hae la phehisano ka bottlalo a itshetlehile ka Naledi le Seipati.

Seratswana ka seng se be le mohopolo wa sehlooho o hodisang ntlhakemo, e se ke ya e ba lethathamo la diketsahalo feela tse hlahang ka bukeng. A ntshetse pele moqoqo ka ho bontsha ka mehlala e tswang bukeng ho totobatsa ntlhakemo ya hae. A boele a bontshe kamano ya diketsahalo le bophelo ka kakaretso mabapi le kamoo Naledi a dihelang Seipati kateng

**Phethelo**

Phethelo ya hae e lokela ho tlamahanya kgang ya hae ka ho phethahala. A bontshe hore e le ka nnete mongodi o atlehile ho bontsha hore Seipati o dihetse Naledi kapa ha a mo dihela.

[Motshwai a badisise nehelano ya mohlahlouwa, mme a mo abele matshwao ho ya kamoo a ikamahantseng le sehlooho kateng.]

[25]

**POTSO YA 21: LEJWE LA KGOPISO – T Letshaba**

- 21.1 Naledi o ne a ilo kopa Mohlouwa ho busetsa Tsieti mosebetsing.✓  
'Ka mantswe a mang, o batla ho mphuthollela sefuba sa hao hore feela ke busetse monnao mosebetsing?'✓ (2)
- 21.2 Tjhe, o ne a sa mo sitelwa kaha Tsieti o tebetswe hobane Naledi a hanne kopo ya Mohlouwa ya ho utlwana le yena.✓✓ (2)
- 21.3 A re bolella hore o ikemiseditse ho kena dikamanong tsa lerato le Mohlouwa.✓✓ (2)
- 21.4 Mantswe ana a ne a hlahisetsa Mohlouwa hore Naledi o se a ikemiseditse ho kena dikamanong tsa lerato mme seo se ~~ne se tla~~ ntsheditse kgohlano pele hobane Naledi o ile a qala ho tella monna wa hae Tsieti ha a se a utlwana le Mohlouwa.✓✓ (2)
- 21.5 Seipati o ile a ipata nakong eo Naledi a neng a hloka thuso ya hae haholo, malebana le ditaba tsa hae tsa lerato le Mohlouwa.  
Seipati o rehilwe lebitso lena hobane o ne a patile mekgwa ya hae e mebe.✓✓ (2)

**[Tshwaya e le nngwe feela]**

- 21.6 Mongodi o sebedisitse Mohlouwa ho emela borui hobane o ne a sa lefe basebetsi ba hae tjhelete e lekaneng, mme sena se ne se baka kgohlano hobane basebetsi ba hae ba ile ba etsa mohwanto ho tseka nyollelo ya moputso.  
O sebedisitse Tsietsi ho emela bofutsana hobane o ne a dula mokhukhung o nelang mme seo se bakile kgohlano dipakeng tsa hae le Naledi hobane o ne a dula a komela Tsietsi kamehla.✓✓✓ (3)
- 21.7 O ne a mo fa moputso o monyane, o sa aneleng ditlhoko tsa hae.  
O ile a mo leleka mosebetsing.✓  
A utlwana le mohatsae.✓  
**[Tshwaya tse pedi feela.]** (2)
- 21.8 A re hopotsa ketsahalo eo ho yona Naledi a neng a le maratong le Mohlouwa mme a tella Tsietsi.  
A re hopotsa ketsahalo eo ho yona Tsietsi a ileng a tebelwa mosebetsing ntle le lebaka.✓  
**[Tshwaya e le nngwe feela.]** (1)
- 21.9 Ke ho ntshetsa tshwantshiso pele.  
Ho senola boitshwaro ba Mohlouwa mabapi le batho ba bomme ✓✓  
**[Tshwaya e le nngwe feela.]** (2)
- 21.10 Ke ya masetladibete.✓ E fela ka sehlooho seo ho sona Tsietsi a bolayang bana ba hae, Naledi, Mohlouwa le bohole bao e leng mekgokakgwale tseleng ya hae.✓✓ (2)
- 21.11 Pheleu ke sebapadi sa tlatsetso.✓ O dula a tsheheditse seo Mohlouwa a se etsang, ho sa natsehe hore ke se lokileng kapa se fosahetseng.✓ (2)
- 21.12 E qholotsa maikutlo a ho tshoha.✓ Ke tshoswa ke selepe se rothang madi se tshwerweng ke Tsietsi. Sena se bontsha hore o bolaile batho bao ka tsela e sehloho.✓✓ (3)  
**[25]**

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:**  
**MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:**

**25**  
**80**